

Part Name	Description	Location	Part Type
F208		{AB3 2 E} {AB3 2 C}	componentSymbol
F209		{AB3 3 E} {AB3 3 C}	componentSymbol
F210		{AB3 2 C} {AB3 2 E}	componentSymbol
F211		{AB3 3 E} {AB3 3 C}	componentSymbol
F212		{AB3 3 E} {AB3 3 C}	componentSymbol
F213		{AB3 4 E} {AB3 4 C}	componentSymbol
F214		{AB3 2 C}	componentSymbol
F907	Fuse 12V I-shift	{AB 3 B}	componentSymbol
F912		{AB 3 C}	componentSymbol
F915	Fuse 12V EMS2	{AB 3 B}	componentSymbol
F924		{AB 3 C}	componentSymbol
F955	Fuse 12V Act. EMS2	{AB 2 B}	componentSymbol
F956	Fuse 12V Fuel Pump	{AB 2 B}	componentSymbol
F957	Fuse 12V Cool Fan	{AB 2 B}	componentSymbol
F958		{AB 2 B}	componentSymbol
FEED:1		{BA 5 D}	inline_connector
FEEDX:1		{GN 4 D}	inline_connector
FH1	FuseHolder 12V	{AB 2 B}	componentSymbol
FH1A:1		{DN 3 C}	inline_connector
FH1A:2		{DN 3 C}	inline_connector
FH1A:3		{DN 3 D}	inline_connector
FH1A:6		{IS 3 D}	inline_connector
FH1A:7		{FA 0 D}	inline_connector
FH1A:8		{EO 5 D}	inline_connector
FH1A:10		{NA 1 D}	inline_connector
FH1B:1		{BA 4 D}	inline_connector
FH1B:2		{BA 4 D}	inline_connector
FH1B:3		{BA 5 D}	inline_connector
FH1B:4		{AA 2 D}	inline_connector
FH1B:6		{BB 5 D}	inline_connector
FH1B:7		{BB 4 D}	inline_connector
FH1B:10		{NC 5 D}	inline_connector
FH1B:11		{BB 3 D}	inline_connector
FH2A:1		{GM 2 D}	inline_connector
FH2A:3		{NE 3 D}	inline_connector
FH2A:4		{EO 5 D}	inline_connector
FH2A:5		{AA 2 D}	inline_connector

VOLVO

Volvo Bus Corporation

Document Title

WIRING DIAGRAM

Document Type

PRODUCT SCHEMATIC

Document No

21827151

Issue Index

02

Volume No

02(02)

Page No

14(40)